



Broj: 01-50-4-141-30/21

Sarajevo, 11. 05. 2021.

, , , , ,

35. . (1) (2)

(,, „ . 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 26/20),

2.

, 14. 06. 26. 06. 2019,

, 8.

, 15. 05, 19. 05. 20. 05. 2020, 30.

). ( : )

**24. 05. 2021,**

, **13.00** .

1. 29.

2. : .

- o .

3. .

, : 033 286 068 e-mail :  
[igor.bajic@parlament.ba](mailto:igor.bajic@parlament.ba) [sonja.abdulovski@parlament.ba](mailto:sonja.abdulovski@parlament.ba)

,  
:  
- /

## **NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT**

### **30. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNI KOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA UTVR IVANJE STANJAU PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH**

održane 24.05.2021. godine

**PREDSJEDAVAJU I**

**DAMIR ARNAUT**

Dobar dan, pozdravljam sve prisutne otvaram 30-tu sjednicu Privremene istražne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrivanje stanja u pravosuđu. Konstatujemo da imamo kvorum i da imamo predložen sljedeći dnevni red, tri ta ke:

1. usvajanje zapisnika sa 29-te sjednice,
2. salušanje svjedoka Asmira Korica predsjednika Okružnog privrednog suda u Banja Luci,
3. tekuća pitanja.

Otvaram raspravu o dnevnom redu. Niko se ne javlja. S obzirom da nije bilo prijedloga izmjena i dopuna konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen.

**Ad 1.**

**DAMIR ARNAUT**

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 29-te sjednice. Zapisni ste dobili. Otvaram raspravu. Nema prijavljeni. Stavljam zapisnik na glasanje. Ko je za? Konstatujem da je zapisnik usvojen jednoglasno.

**Ad.2.**

**DAMIR ARNAUT**

I prelazimo na tačku dva dnevnog reda, saslušanje svjedoka Asmira Korica predsjednika Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Pozdravljam gospodina Korića, zahvaljujem mu se na dolasku i saradnji koju je time iskazao sa Komisijom. Ja u vas zamoliti da ne odsupamo od

ustaljene prakse ove Komisije da date svoj osvrt onoliko koliko smatrate potrebnim na stanje pravosu a u Bosni i Hercegovini sa eventualno posebnim osvrtima na pojedinu temu koju smatrate posebno relevantnom, eventualno i sugestijama za odre ena poboljšanja, što je sve u sklopu rada ove Komisije, a ondaemo otvoriti diskusiju i kolege lanovi Komisije e mo i postaviti vam pitanja i iznijeti svoje konstatacije i tako dalje. Još jednom vam se zahvaljujem na saradnji sa Komisijom i izvolite.

## **ASMIR KOR I**

Dobar dan, drago mi je. Pozdravljam sve prisutne. Ja bih krenuo sa izlaganjem onako kako otprilike daje mogu nost vaš pravilnik da izložim neka svoja vi enja za moje imenovanje odnosno neposredno prije imenovanja, pa ako smijem mogu da pro itam.

Uvažene dame i gospodo, lanovi Privremene istražne komisije Predstavnici doma za utvrivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici medija, i svima vama koji prisustvujete sjednici Komisije. Kao osoba koja sjednici prisustvuje u svojstvu svjedoka Okružnog privrednog suda u Banja Luci u svoje li no ime želim da izrazim zahvalnost na izdvojenom vremenu. Lanovima Komisije želim da se zahvalim na prilici da iznesem svoje vi enje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, a posebno iz ugla najve eg privrednog suda u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ete moje izlaganje kako u ovodnom dijelu tako i kroz odgovore na pitanja shvatiti kao doprinos unaprje enja rada privrednih sudova, sudova uopšte i samim tim pravosudne zajednice. Nadam se da je razumljivo da u u uvodnom dijelu iskoristiti vlastiti iskustvo te kroz analizu rada Okružnog privrednog suda u Banja Luci iznijeti iskustvo u unaprje enju modaliteta rada suda. Navedeno se odnosi na period kada sam kao sudija po eo se pripremati za kandidaturu za predsjednika do današnjeg dana. Što se ti e percepcije položaja suda prije preuzimanja dužnosti predsjednika, u pripremi kadnidature za predsjednika Okružnog privrednog suda u Banja Luci u fokusu su mi bila pitanja u vezi sa unaprje enjem rada suda, razmišljanje o na inima unaprje enja rada suda postalo mi je javnost i lanovi pravosudnih institucija nemaju jedinstvene poglede i ne vrjednuju identi no rad suda. Kao klju no pitanje nametnulo se pitanje šta je cilj. U mom ukupnom ubje enju cilj je da sud ostvari društvenu funkciju, da pomogne privredi i poslovnom okruženju u cjelini, a u cilju njihovog ostvarivanja na zakonu zasnovanih prava. Tada 2015/16 godine da od dana posnošenja tužbe pa dao po etka parni nog postupka pro e 4 do 5 godina, pa odre eni postupak u istražnom postupku, s obzirom

da sud ne ostvaruje svoju funkciju na na in kako bi bio zadovoljavaju i. Pokušao sam da proniknem kako je rad suda izgledao u praksi te sam dobio do uvida kakva je percepcija javnosti u našem radu. Stanje je izgledalo otprilike ovako, jedan dio privrednih subjekata koji uzem robu od drugog subjekta ne izvršava iz nekog razloga pla anje, svom poslovnom partneru saop i da ga tuži i onda imovinu polako prebacuje u novoosnovano privredno društvo te kada do e tužba da odgovor na tužbu, a pred kraj postupka pokrene ste aj i sud se etiri – pet godina bavio poslom od kojih ni stranke ni društvo u cjelini nije imalo nikakve koristi. Dakle u toku prani nog postupka tuženi ostaje bez imovine iz koje bi se mogao naplatiti tužilac pa se samim time parni ni posupak vodi bez o ekivan svrhe, zatim se izvršni postupak vodio nad licem koje nema imovine, na kraju ste ajni postupak se provodio nad ste ajnim dužnikom koji nema ste ajne mase ili je ista zanemarljive vrijednosti.

Uticak javnosti je bio takav da bi se mogao sažeti u tvrdnju da smo mlatili praznu slamu. Li no smatram da takav pitanja imaju odre ena utemljenja. Kao osnov, pošli smo od prepostavke da efikasnijim rješenjem da pove amo šansu za naplatu potraživanja, za rješavanje drugih na zakonu zasnovanih interesa poslovnih subjekara. S druge strane smanjenjem ukupnog broja nerješenih predmeta smanjujemo optere enje po sudijama ime stvaramo osnovnu prepostavku za kvalitetniji rad sudija, a to je pove anje raspoloživog vremena kako vi se mogli u kvalitetnom vremenu posvetiti predmetima koji su zaduženi. Ova stremljenja nije bilo lako ostvariti, problem je bio višedimenzionalan i postojala je potreba za njegovim rješavanje aktiviranjem na sljede im poljima. Pod jedan, legislativa. Postojala je zna i potreba, i sami smo postavili zadatak da iniciramo usvajanje ve eg broja propisa, a u smislu smanjenja obima predmeta za koji je potreban imati parni ne postupke, na primjer uvrštavanja ve eg broja isprava. Vjerodostojjnih isprava u izvršnom postupku. Pod istagama koje je trebalo utvrditi, naše mišljenje i dana je da još uvijek nije u injeno da se fakture na koje je uskra ena reklamacija kao osnov, kako vjerodostojna isprava. neke od tih isprava su uvedene kao vjerodostojjene isprave kao što su fakture, barem u Republici Srpskoj kao što su fakture telekomunikacijskih operatera. Sporovi koji su proistekli iz osnovnih dužni ko – povjerila kih odnosa ini si veliki dio ukupnog broha oredeta, smatrali smo da i dalje smatram da nema nikakvog razloga za to. Na taj na in napravio bi se ogroman korak na ubrzanju rada suda. Tako er u to smislu potrebno je isticati i u razgovorima sa predstavnicima Svjetske banke što je u njihovom izvještaja i i u pravcu promjena Zakona o parni nom postupku, na in ure enja sprorova male vrijednosti. U tom smislu potrebno je propisati druga iji tok postupka,

održavanje ro išta samo u iznimnim slu ajevima, skra ivanje propisanih rokova i tako dalje. Zatim smo iši u pravcu ja anja ljudskih resursa. Zna i u vremnu koje je prethodnilo mom imenovanju. Argumentovano se dokazalo da bez pove anja sudija, stu nih saradnika ne e biti mogu e dovesti sud u ažurnost u odre enom roku. U vezi sa tim postojala su dva preduslova, odnosno bilo je potrebno u initi sljede e:

- izvršiti izmjenu pravilnika unutrašnje organizacije i sistematizacije u Okružnom privrednom суду u Banja Luci kako bi se predvidio ve i broj sudija i stu nih saradnika, administrativnih radnika, volontera, pripravnika volontera
- druga stvar koju je bilo potrebno izvršiti argumentuje potrebu pove anja sredstava za ovu namjenu u budžetu Republike Srpske. Ovdje moram napomenuti da e ekonomski efekti angažmana ve eg broja zaposlenih biti dvojaki, direktni i indirektni. Pod direknim finansijskim efektima podrazumijevali smo višestruko ve e prihodne naplate sudske takse, troškove postupka i sli no. Indirektni efekri su daleko važniji, a ti u se osoba anja ogromnih sredstava koja su bila zarobljena u sudskim postupcima te omogu avanje njihovg vra anja u privedu odnosno onim poslovnim subjektima koji redovno i savjesno izvršavaju svoje obaveze. Uporedo s tim rješavamo pitanja likvidnosti koja u svim strateškim dokumentima koje ne bih ovdje navodio kao privredni problem broj jedan. S druge strane u funkciju vra amo društveno odgovorne poslovne subjekte i promovišemo rad i efikasnost ove oblasti.
- kao tre i efekat a povezan sa ovim problemom nelikvidnosti pravimo presudan korak u rješavanju takozvane lan ane nelikvidnosti.

Mi smo imali potpuno obrnutu sliku, kao što nam je neko ranije objasnio, postoji odre eni broj subjekata koji nelikvidnost Okružnog суда u Banjoj Luci nisu namjerno nisu izvršavali svoje obaveze iz poslovnih odnosa i time zapo injali la anu nelikvidnost. Tome se moralo stati u kraju te je stoga neefikansost u radu suda posotala prvorazredan prioritet. Zbog tog smatram da su dodatna izdvajanja iz budžeta Republike Srpske, zbog pove anja broja izvršilaca bila svrsishodna. U kvalitativnom smislu ja anje ljudskih resursa nije mogu e bez kontinuirane edukacije i obuke svih zaposlenih u sudu u tom smislu postoje ustaljenu mehanizmim edukacije sudija, tužioca, administrativnih radnika i randika u sudovia.

To se prvo odnosi na edukaciju koju provodi Centaar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, zatim na savjetovanje iz pojednih pravnih oblasti koje provodi udruženje sudija Republike Srpske uz saranju sa drugim slijednim udruženjima na nivou Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Takođe, kao cilj smo postavili sprovo enje specijalisti kih obuka za rad na novim informativnim sistemima od jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Sljedeće polje koje smo identificirali kao bitno je bilo organizaciono ja anje suda. U organizaciji posla u sudu bila je primjetna krutost i inertnost. Do takvog zaključka smo došli kada smo identifikovali takozvana uska grla u radu suda, što nije bilo moguće uraditi ako se podjela poslova ne izvrši na druga načina, racionalniji i fleksibilniji način. Jednostavno rečeno broj predmeta na pojedine referate je bio u ogromnoj nesrazmjeru sa brojem izvršioca bez obzira na kontinuirano povećanje opterećenja. Tokom godina ništa se nije preduzimalo da se to pitanje organizaciono i sistemski uredi. Smatrali smo da bismo prepostavke za takvo postupanje utvrditi kroz izmjenu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Okružnom privrednom судu u Banja Luci i ta uska grla riješiti ili dodjelivanjem određenog broja predmeta sa referatima kojim je doplo do zagrebetanja rada sudija u drugim referatima. Osim toga, zadatok je bio da se u kontinuitetu prate efekti rada na pojedinim referatima kako bi se na vrijeme moglo regovati na uočene nedostatke. Po imenovanju na na dužnost predsjednika Okružnog privrednog suda u Banja Luci u pogledu realizacije aktivnosti na poljima na kojima smo uočili da je to neophodno uspjeli smo da realizujemo kadrovske anje suda i u kvantitativnom smislu gdje smo izvršili izmenu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Okružnom privrednom suda u Banja Luci, već i broj sudija, tužioca, administrativnih radnika, pripravnika, pripravnika volontera i volonter. Potrebu za tim smo argumentovano objasnili i pred resornim ministarstvom, obebjedili smo finansijska sredstva u budžetu za namjenu. Takođe, kroz izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta postavili smo osnove za organizaciono ja anje suda te smo kroz optimizaciju ranih procesa uspjeli gotovo u potpunosti da eleminišemo zastoje na pojedinim referatima u sudu. Kako se to odrazilo na efikasnost rada rada suda?

Znaći, prije mog imenovanja, na dužnost predsjednika okružnog privrednog suda u Banja Luci objelodanjen je godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu. U toku 2015. godine zaprimljeno je 9219 predmeta riješeno 9417 predmeta. Na početku navedene godine nerješenih predmeta je bilo 10997 a na kraju iste godine je bilo 10799, dakle riješeno je 198 predmeta više nego što je zaprimljeno. S

obzirom na broj predmeta koji je na kraju 2015- te godine te postoje oj dinamici rješavanja predmeta imaju i da je smanjenje broja predmeta iznosilo 198 predmeta u godini dana, matemati ka projekcija je govorila da bi za dolazak do onog stadija o kojem smo mogli nazvati stanje potpune ažurnosti bilo potrebno 54.5 godine. Od dana preuzimanja dužnosti suda, a to je bilo 01.4.2016. godine, broj nerješenih krivi nih predmeta, koji je podje am vas na kraju 2015. godine iznosio 10799 za samo tri i po godine zaklju no sa oktobrom 2019. godine, smanjen je na 3521 predmet, dakle, preko 67 % posla za koji je bilo potrebno po prijašnjoj dinamici 54.5 godine da bude ura en mi smo uradili za tri i po godine. Posao koji je prema dotadašnjoj dinamici trebao biti ura en za 36,67 godina mi smo odradili za tri i po godine, pri tome kvalitet sudskih odluka nije smanjen, nego naprotiv je pove an. Kvalitet sudskih odluka na nivou suda izražen u po eticma porastao je sa 75-79., 86,67 u 2011 u 2012. do respektabilnih 93., 99,60, 99,30 i tako dalje iznad 99 %. Od 2916-te 2017, 2018, 2019 i 2020-te po jednom na inu obra una, a prema drugom na inu obra una preko 92 %. Zna i, svake naredne godine je naš kvalitet sve bolji i bolji. Dakle, sve ono što smo uradili u cilju podizanja nivoa efikasnosti u radu suda dalo je rezultate. Ovo nisu samo brojke, efikasnost se odnosila na smanjenje broja predmeta proisteklih iz osnovnih poslovnih i dužni ko-povjerila kih odnosa te se sad pred sudom vode mnogo kompleksniji predmeti. jednostavno smanjivanjem vremena, vremenskog razmaka od podnošenja inicijalnog akta do okon anja postupka, eliminisan je prostor da pojednim neodgovornim poslovni subjekti koriste i nedovoljnu efikasnost suda uti u na stvaranje takozvane lan ane nelikvidnosti. Uvjeravam vas da nije bilo efekata epidemije koja još uvijek traje da bi smo ve idu e godine prešli u potpunosti onom idealu koje možemo ozna iti kao stanje potpune ažurnosti. Šta smo još zna ajno uradili ako smatramo da je ovo najbitinije efekt koji smo uradili? Mi smo, podsjetit u vas da je Okružni privredn sud u Banja Luci klju no uticao na oblikovanje jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, da su lanovi ekspertne komisije za pra enje i primjenu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj iz našeg suda dali najve i doprinost izmjenama koje su unaprijedile postoje i informacioni sistem. Korištenje navedenog informacionog sistema je omogu ilo rad u esnika postupka u registraciji nad istom bazom podataka, skratio vrijeme za registraciju i bespotrebno hodanje stranke od institucije do institucije kako je bilo u ranijem periodu. Tako er, Okružni privredni sud je pionir u procesu digitalizacije u Bosni i Hercegovini, naime još u razgovorima sa predstavnicima Svjetske banke 2016- te godine smo još u razgovorima ukazali na manjkavosti refrormskog procesa na polju registracije poslovnih

subjekata te smo dali argumente o potrebi provo enja ne ega što je kasnije postalo poznato kao projekat digitalizacije registarskih arhiva sudova u Bosni i Hercegovini. Tako erm naša argumentacija u kasnijim fazama presudno je utjecala na sva tehni ka i logi ka rješenja koja su primjenjena. Prvi smo od svih sudova pristupili tom poslu te smo naše iskustvo prenijeli kroz obuk Okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj, a kasnije i za sudove u itavoj Bosni i Hercegovini. Podsje am vas da digitalizacija je stovrila daljenje pretpostavke u takozvanoj online registraciji poslovnih subjekata.

To je jedno moje izlaganje, da vidite kakav je efekt rada Okružnog privrednog suda od mog imenovanja pa do danas.

### **DAMIR ARNAUT**

Hvala vam puno gospodine Kar i u na ovom izlaganju na ovim teraljnim pokazaterljima i evo ja sada otvaram raspravu i zamolit u lanove istražne Komisije da postave pitanja. Prva se javila gospo a Peki . Izvolite evo, ja u pratiti ko se još javlja.

### **MIRA PEKI**

Hvala, još jednom se zahvaljujem sudiji Kori i u, evo zanimljivo izlaganje. Evo mi smo u ovom našem periodu od kada razgovaramo sa ljudima iz pravosu a stvarno dosta saznali injenica, dosta smo pitali, pa evo i vas emo pitati. Vaš cilj unaprje enja stanja u pravosu u je unaprje enje odre enih postupaka i odre enih sistema koji se ti u pravosu a u Bosni i Hercegovini. Sad vi u vašem izlaganju rekli ste i to je boljka da kažem jednog dijela privrede odnosno ovih procesa koji se vode u privrednim soperovima je dužina trajanja. Rekli ste da je negdje od 2015. do 2016. godine dužina trajanja postupaka bila 4 do 5 godina...

### **ASMIR KOR I**

.... (isklju en mikrofon)

### **MIRA PEKI**

Dobro, otprilike ja mislim da se smanjio, otprilike koliko je sada trajanje postupka u privrednom sporu. Evo ja u postaviti više pitanja pa vi onda ako možete...

## **ASMIR KORI I**

..... isklju en mikrofon ... gdje postoje razli iti na ini kako se vrši ovaj mjerjenje trajanje postupka. Mi kažemo, došli smo do tog efekta da plan rješavanja predmeta u 2021. godini imali sve predmete iz 2020. godine. Šta vam to zna i? To vam zna i sljede e, da se rješavanje predmeta formira na na in da 75 % predmeta ima predmeta koji idu u plan rješavanja predmeta, ostali predmeti su izvan plana rješavanja predmeta odnosno predmeti koji pristignu u toku te godine i eventualno ako se nalaze u sklopu starosne strukture u prijašnjim godinama.

Mi kažemo, ja vam sad govorim da smo mi svu cijelu godinu 2020. godinu, zaklju no sa 31.12.2020. godine uvrstili u plan što zna i da naši postupci u principu e trajati i traju manje od godinu dana do donošenja prvostepene dluke. Morate uzeti u obzir da smo mi privredni sudovi, da mi ne sudimo sporove koji su pod navdниke lakši. Mi imamo ogromnu dokumentaciju koju pregledamo. Nama predmeti dolaze u trolama, šta to zna i da su u kutijama, kartonskim kutijama od banana donose i to se analizira. Po stotine stranica sudije pišu, ovaj, u presudi samo da bi obrazložili dokaze. Stotine. Ne u jednoj, ne u deset, nego u velikom broju predmeta.

## **MIRA PEKI**

Dobro, evo i drugo pitanje. Rekli ste o organizaciji rada i funkcionisanja Okružnog privrednog suda, s obzirom da ste Vi predsjednik Okružnog privrednog suda. Mi se bavimo i aktualnim dešavanjima, aktualnim dešavanjima u društvu. Evo, svjedoci smo i u zadnje vrijeme smo imali jedan dio da kažemo hapšenja sudija. I ja Vas molim da Vi kažete, recimo hapšenje ovog sudije Pejovi a u Banja Luci, mi smo se bavili raznim hapšenjima sudija u Bosni i Hercegovini, e sad molim Vas da kažete isto saradnja izme u Okružnog privrednog suda i drugih sudova, kako ide ta saradnja? Kako sprije iti eventualne zloupotrebe u samom radu sudova, obzirom da nam je to cilj. Nama je cilj da izmjenama i dopunama zakona do emo do suštinskog problema i da pokušamo riješiti suštinske probleme u pravosu u.

## **ASMIR KORI I**

Gledajte, Okružni privredni sud u Banja Luci je osnovan i okružni privredni sudovi imaju definisani saradnju sa Višim privrednim sudom u Banja Luci. Mi nemamo neku direktnu saradnju izme u sudova u kontekstu drugih sudova opšte nadležnosti. Ali da je to definirano, u svakom

sluaju takva komunikacija između nas postoji. Usklađujemo, recimo usklađujemo svoje radno vrijeme u pandemiji ne želimo dvesti do toga ako dođe do smanjenja radnog vremena radi ovaj tog efekta vezano za pandemiju, ne želimo smanjiti radno vrijeme mi na dva, a oni na tri, nego želimo biti ujednačeni u tom pravcu. Konkretni ovaj slučaj koji ste spomenuli, ja ne mogu da komentarišem. Znate, time bih povrijedio itav niz propisa, između ostalog i Zakona o krivnom postupku. Kako unaprijediti da se zloupotrebe ne dešavaju. Zloupotrebe, priznate, uvijek se dešavaju i ne dešavaju se samo u našem društву, možda kod nas malo više, dešavaju se svugdje, to se sistemski mora riješiti. Saradnja između sudova, saradnja između sudija pravno ne bi trebala biti neki razlog zbog čega bi došlo do koruptivnih radnji. Znate, to u pravilu ne bi trebalo tako da bude. Međutim, postoje zloupotrebe u tom pravcu, jer, ako želite da to obrazložim, znači, legislativa postoji. Legislativa postoji, nužno je da se ovaj poštuje, ali isto tako postoji jedan kolegijalan odnos između sudija, ne samo između sudija, nego svih sfera društva i taj dio isto tako treba da se poštuje. To je onaj ljudski element koji mora da se poštiva. Da li to može producirati s jedne strane zloupotrebom – da, može.

### **DAMIR ARNAUT**

Možete pojasniti ovo oko kolegijalnosti, ne mogu reći da sam Vas razumio? Budite precizniji, kako mislite kolegijalnost istvremeno treba da se poštuje, kao i procedure? U kom smislu?

### **ASMIR KORIĆ**

U kom smislu govorim o kolegijalnosti? Hipotetički, da je u radu jednog sudije potrebno odrediti enačstvar, da bi on završio, da bi radio u svom predmetu, normalno da može da dobije informaciju, jer su te informacije javne. Nemojte se reflektirati na, ja se ne reflektiram na slučaj Pevića.

### **DAMIR ARNAUT**

Ne, ne, nisam. Mi ne govorimo ovaj ne razmatramo posebno aktivne slučajeve, osim ako služe kao neki primjer više vas pitam kad kažete...

### **ASMIR KORIĆ**

Ja sam rekao kolegijalnost u svim sferama društva. Znači, kolegijalnost, to je jedan obazriv pristup. Mi imam u sudu jedan tako obazriv pristup prema strankama. Hoćete da vam kažem na primjeru?

Zna i ovako, recimo u registraciji poslovnih subjekata, dostavu odluka vrši se putem APIF-a. Znate, viete se sjetiti upravo je vijeće usvojilo pravo, usvojilo je to da su sve odluke objavljuju i da budu javne i dostupnost tih odluka da bude između ostalog i strankama. Zna i, ne bi se desio slučaj da stranka koja se tim registra nazove sud i da ne dobije informaciju vezano zato što svoj predmet zbog toga što je greškom nazvala sud, zbog toga što ne zna kome da se obrati. Onaće dobiti informaciju svom predmetu, konkretno da postoji odredba odluka i gdje je može preuzeti. O tome sam govorio, kada sam govorio o toj nekoj pod navodnikom kolegijalnosti.

### **DAMIR ARNAUT**

Znate sad, možete mi nema još prijavljenih. Možete mi reći Vaše mišljenje kada je u pitanju potreba za unapredjenjem ukupnog stanja u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Evo, jedna stvar koju smo vrlo često pitali i prethodne svjedočke, evo na 29 sjednica koliko smo već održali... kad je u pitanju, da li smatrate da postoji spregazivljanje između politike i nosilaca pravosudnih funkcija? Dakle, ne svih, ali vrlo često na ovoj komisiji ujemo, je li približne termine, 95% je odlično, 5% otprilike ne valja i ja sam, definitivno me u onima koji smatra da je ogromna većina, ne bih sad stavljao neke procente na to ogromna većina u pravosuđu su pošteni, asni, vrijedni, fagovorni i tako dalje, ali da ovu lošu sliku, koja nije samo moje mišljenje, već je rezultat brojnih izvještaja međunarodnih organizacija u suštini stvara ta manjina. Da li mislite da postoji, da li ste vidjeli to na djelu spregazivljanje između politike i pravosuđa, u smislu da politika utiče s jedne strane na imenovanja, a sa druge strane na ishode odredbe enih sudskih postupaka?

### **AMSIR KORIĆ**

Ovako, da Vam nešto kažem. Tražite od mene da vam, sad nije hipotetičko pitanje, tražite da vam odgovorim da li sam ja bio svjedok takvog nečega – ne, ja nisam bio.

### **DAMIR ARNAUT**

Ne, Vaše mišljenje i da li ste uvidjeli da to postoji. Ne konkretno svjedok, zna i, krivi nih radnji jer onda biste bili u bavezi da ih prijavite. Dakle, jako puno svjedoka prije Vas je govorilo šta je njihov dojam

## **ASMIR KORIĆ**

Dojam. Ja zaista u tom pravcu ne znam kolika je moja kompetencija da dajem taj neki dogovor, to bi bilo jedno ovaj kazivanje koje u principu ne bi bilo temeljeno na mom ličnom iskustvu, a neke stvari druge ja u principu ne mogu u toj mjeri sažimati i Vama dati neki precizan odgovor. Hoćemo li općenito reći, da li postoji sprega između politike i pravstva, ja vjerujem da u nekim slučajevima da. Znate, čitav sistem i imenovanja sudija jednim dijelom ovisi o politici. Ne samo direktno političari. Vi imate, je li tako, u Vijeće predstavnika i tri lana Vijeća iz Parlamentarne skupštine. Imenovan iz reda Parlamenta BiH.

## **DAMIR ARNAUT**

Jedan član VSTV-a, imenuje ga Parlamentarna skupština

## **ASMIR KORIĆ**

I on se nalazi tu. Znači, već je to jedan, ja ne kažem da to nije neophodno ili da je to loša stvar. Zatim, imate predstavnika advokata. Isto tako, četiri člana je imenovan muslim iz Federacije jedan iz Republike Srpske. Znači to su sve neki esnafi i neki segmenti vlasti koji su involuirani samom svojim prisustvom i injenicom da oni glasuju, involuirani u izbor sudija. I imenovanja za predsjednike suda i tako dalje. Znači, na to pitanje koje ste vi dali, ja sam dao jedan hipotetički konkretni odgovor. Sigurno da postoji.

## **DAMIR ARNAUT**

Ali ekajte, ovo zahtjeva sad podpitanje s obzirom da ste identifikovali ova tri člana, od 15 VSTV-a. To jeste jedna, tri člana u VSTV-u, od 15 ukupno. Tri člana koje ste Vi identifikovali. Imate dva predsjednika advokatskih komora iz Federacije i Republike Srpske. Barem, kad su advokati u pitanju, to je bila opsežna tema pred istražnom komisijom da li treba biti tu, da li ne trebaju i mislim da moje kolege i ja otprilike razmišljamo u pravcu da bi možda bolje bilo da advokati nisu uključeni, isto iz razloga da advokati imenuju ljude pred kojima će sudije, pred kojima će se sutra pojavljivati što može dovesti do sukoba interesa. Ne zbog ovog što ste Vi naveli, ali ako sam vas dobro shvatio s obzirom da ste samo ova tri pomenuli, a to su ustvari dvije kategorije, jedan imenovan ispred Parlamenta, drugi imenovani ispred entitetskih komora, da li mislite onda da bita sprega politike sa pravosuđem koja kako ste naveli postoji, da bi nestala da ovo troje odstranimo

**ASMIK KORI I**

Ne ne. To je samo segment vezano za imenovanje.

**DAMIR ARNAUT**

Pa kažem za imenovanja, da li bi nestala iz imenovanja ta sprega?

**ASMIK KORI I**

Pa gledajte, ja mislim da ja ne govorim da je to sprega. Vi ste možda krivo shvatili. Ja sam spomenuo da iz Parlamentarne skupštine imenovano lice, zna i iz zakonodavnog doma.

**DAMIR ARNAUT**

Nije imenovana osoba iz Parlamentarne skupštine, nego je Parlamentarna skupština imenuje usobu koja ne smije biti član političke...

**ASMIK KORI I**

Ne mora značiti, apsolutno da je to uzrok tog političkog uticaja. Ja govorim, mi govorimo o sferiljudi značiti politike i pravosuđem. Ljudi iz politike mogu biti u doticaju sa pravosuđem, mogu uticati. To je sve hipoteza ki odgovor. Ja tome svjedočio nisam. Razumijete. Ovaj, ali mislim da VSTV odnosno članovi, može li no ubjeđenje, moje mišljenje da bi trebali biti iz pravosuđa. Isključivo, odnosno, iz reda sudija i tužilaca. To je moje mišljenje. Ovaj.

**DAMIR ARNAUT**

Hvala. Gospodin Borenović pa gospodar Olo. Gospodar Olo pa gospodin Borenović, izvinjavam se.

**ALMA OLO**

Hvala lijepo. Je li samo zbog toga? Pozdravljam predsjednika Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Mene interesuje Vaš stav o postojanju privrednih sudova, da li mislite da je to dobro, s obzirom da ste predsjednik tog suda, a da u Federaciji, za razliku od Republike Srpske nemamo ustavljene privredne sudove. Prepostavljam da će Vaš stav biti afirmativan jer predsjedavate tom institucijom i da mi kažete koje su prednosti privrednog sudovanja u entitetu. Drugo pitanje

odnosi se na dužinu trajanja postupka. Pripremaju i se za ovu sjednicu, ja sam pogledala Zakon o sudovima Republike Srpske i pregledala sam detaljno vašu nadležnost, stvarnu nadležnost. Mislim da je jako obimna i ne mogu da vjerujem da vi to tako ekspresno rješavate i da sad postupate po predmetima iz 2020. s obzirom da ste nadležni i za parni ne i za vanparni ne izvršne postupke, autorska prava, neloyalnu konkurenčiju, ste aj i likvidaciju, strana ulaganja, vrijednosne papire i puno toga što vam je dato u nadležnost, evo strpite se. Tako da ne vjerujem da znam, kako dolaze predmeti u kutijama, pogotovo predmeti privrednog sudovanja. Da je dokumentacija obimna i eto tu vas molim da pojasnite dužinu trajanja postupaka, to je drugo pitanje. I treće pitanje koje je po meni najvažnije, odnosi se na vašu stvarnu nadležnost koja se tiče neloyalne konkurenčije i monopolističkog položaja na tržištu. S obzirom da na nivou Bosne i Hercegovine imamo Zakon o konkurenčiji, ustanovljeno Konkurenčijsko vijeće Bosne i Hercegovine i Sud Bosne i Hercegovine koji postupa po ovim predmetima. I kako Vi tražite nadležnost za te predmete, ini mi se da ulazite u domen države kada rješavate o tome i drug je pitanje Zakon o autorskim pravima, jer ovdje u stvarnoj nadležnosti vama stoji rješavanje autorskih prava, a mi imamo Zakon o autorskim i srodnim pravima na nivou države i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava na nivou države i Institut za intelektualno vlasništvo na nivou države pa ne znam šta vi kao Privredni sud možete rješavati na nivou Okružnog privrednog suda i da li mislite da ste vi ovdje preuzeeli ingerencije države entitetskim zakonom o sudovima, ne vi nego entitet Republika Srpska. Tri pitanja, eto, ako treba da vas podsjetim, podsjetiti u.

## **ASMIR KORIĆ**

Prvo pitanje koje ste postavili svršishodnost osnivanja okružnih privrednih sudova u inak njihov. Ovako, moram vas ispraviti, vezano za Vaš navod da mi radimo samo po predmetima iz 2020. Ja sam samo rekao da su svi predmeti iz 2020. ušli plan realizacije rješavanja predmeta. Normalno da postoje predmeti iz ranijih godina, ali su svedeni na mnogo manju mjeru i u gotovo su svi završeni i po prirodi mi radimo u prvom stepenu, znate. Inicijalni akt je tužba. Najčešće je tužba i od tad se po inju ra unati rokovi starosti predmeta. Zna i, mi radimo u prvom stepenu. Zna i, iza toga ide drugi stepen viši privredni sud, zatim Vrhovni sud pa Ustavni sud. Dužina trajanja, zna i poslije odluke Višeg privrednog suda, odluka postaje pravosnažna i moguće je izvršavati onda slijedi izvršni postupak koji se inicira od strane stranaka. Ne zna i i nije tako da će stranka odmah nakon dobijanja pravosnažne odluke i i za tim da je izvršava u izvršnom postupku. Nekad će biti

dobrovoljno izvršenja od strane tuž, ovoga dužnika, najbolje tako da se izrazim. Zna i, to je situacija sljede a. Donijeta je presuda, pravosnažna je presuda, ide se u izvršenje, ali izvršenje kre e recimo tri godine nakon pravosnažnosti. Svo to vrijeme za koje je stranka bila neaktivna, se ubraja u vrijeme koliko predmet nije ura en. Tako esto puta dolazi do jedne krive i iskrivljene slike koliko traju postupci. To su stvari kojim se sistemski kad se analiziraju, one se moraju sistemski analizirati, zašto i kako, ali to je sve zna i stvar od predmeta do predmeta. To nije, zna i, neki generalni zaklju ak da se može od toga iscrpiti.

### **ALMA OLO**

Jedno potpitanje, mogu li predsjedavaju i. Rekli ste da izvšni postupak, da vama ra unaju trajanje postupka, od trenutka kada je stranka imala pravo da stavi prijedlog za izvršenje od tog trenutka da se to ra una u trajanje postupka pred vašim sudom. Mislim da je to pogrešno. Nemojte pritiskati, molim Vas, saslušajte me. Vrijeme trajanja postupka pa mislim laik zna se ra una od trenutka iniciranja postupka pred nadležnom pravosudnom institucijom. Vi kažete, stranka bila neaktivna tri godine i to vama ide na teret. Ma nije ta no, nemojte tako govoriti.

### **ASMIR KORI I**

Inicijalni akt je tužba, inicijalni akt od kojeg se ra una rok. Ja sam samo naveo hipoteti ki primjer, može biti da ja i u tom pogledu pogriješim, ali vam kažem da inicijalni akt je tužba. I to zna i sljede e. Pokrenuta je tužba 1.1.2017. presuda je donijeta do u 18. godini, bila je na Višem privrednom судu isto rok par mjeseci do godinu dana se dešava i u tom momentu tek stranka ima mogu nost pokretanja izvršnog postupka. Sve ono što je bilo u postupku parni nom se ra una u rok. Razumijete, jer to je tako?

### **ALMA OLO**

Dobro, nema veze. Molim Vas, Vaš stav, da li je afirmativno i da li bi trebalo privredno sudovanje uspostaviti u Federaciji, po Vama je li to pozitivno i ovo što sam Vas pitala oko autorskih prava, nelojalne konkurenčije i monopolisti kog položaja?

## **ASMIR KORI I**

Vezano za osnivanje, zna i efekt rada privrednih sudova je evidentan u Republici Srpskoj. Svi drugi sudovi osim Okružnog privrednog suda u Bana Luci su manji, oni su mnogo prije došli u ažurnost zbog manjeg broja predmeta, Banja Luka je privredni centar i zbog toga ima najviše predmeta koji rade. Da li je to moguće uradi i u Federaciji, zbog organizacije Federacije, bili su i predstavnici Svjetske banke u tom pravcu, zbog organizacije Federacije, injenice da postoje kantoni to bi znalo u principu jako veliki problem za ustrojavanje takvih sudova, barem ja mislim da je zaključak Svjetske banke u tom pravcu pa su oni predložili da se taj problem može riješiti dodatnim aktiviranjem vršilaca sudija, imenovanjem u postojeće opštinske sudove koji imaju nadležnost za privredu odnosno koji se nalaze u kantonalmnom sudu. To je jedno generalno i moj zaključak u tom pravcu, zna i zbog takve teritorijalne organizacije da privredni sudovi u Federaciji bi zasigurno bili jedan finansijski teret njihovog osnivanja. Ja sam prilikom tog razgovaranja sa predstavnicima Svjetske banke iznio neki svoj prijedlog koji sam smatrao da je lucidan, ali koji teško da se može realizirati, da se ustanovi nadležnost za pojedine vrste privrednih sporova u najvećim gradovima u Federaciji odnosno možda samo u Sarajevu. Zna i da se na takva inicijativa rad po toj vrsti predmeta kako bi se mogli osnivati sudovi u Federaciji da se onda izdvajaju iz okvira Kantonalne teritorijalne ure enosti i da se oni u principu osnivaju za određene regije. To je moje mišljenje bilo i tada sam ga iznio i mislim da je suvislo, ali ne znam koliko je to provodivo i da li postoji politika volja u tom pravcu. Za nadležnost koju ste me pitali, da li se određenim zakona ovaj koji su doneseni na razini entiteta derogira nadležnosti Suda BiH, jel tako ne znam koliko mogu biti kompetentan zbog injenice da postoji zakonska rješenja koja su prisutna. Ako je zakonom tako određeno nek se povede pitanje ustanovljena nadležnost tih zakona i onda se može doći do odgovora za to. Da li je pravno ustanovljena nadležnost Zakonom o sudovima Republike Srpske za tu vrstu postupaka.

## **ALMA OLO**

Da li sam vam, da li sam dobro razumjela da vi dovodite u sumnju da je Zakon o sudovima Republike Srpske eventualno nije saglasan sa zakonima na državnom nivou i da bi zbog toga trebalo pomenuti pitanje ustanovljena nadležnosti tih zakona i onda se može doći do odgovora za to?

## **ASMIR KORI I**

Niste me dobro razumjeli, nisam rekao da je derogirana nadležnost. To ste vi iznijeli takav zaključak. Ja sam rekao da u slučaju da tako nešto postoji svako može podnijetu Ustavnom suđu pa tražiti ocjenu ustavnosti. Nisam rekao, ja sam samo rekao da postoje elementi zakonsko rješenje vezano za našu nadležnost, mislim na nadležnost privrednih sudova u vezi sa tom vrstom dvaju predmeta ovaj proizilazi iz Zakona o sudovima Republike Srpske koji nama propisuje nadležnost. Razumijete?

## **ALMA OLO**

Nije sporno da Zakon o sudovima propisuje tu nadležnost. Mene interesuje vaše mišljenje kao sudije, šta vi mislite da li Okružni privredni sud u Banja Luci time što izvršava nadležnosti u oblasti prava, nelojalne konkurencije, monopolističkog položaja na tržištu krivične zakone Bosne i Hercegovine koji se tu u autorskih prava i zakona o konkurenčiji? Recite eksplicitno da li mislite da li kršite ili ne kršite.

## **ASMIR KORI I**

Smatram da ne, zasada u ovom određenju nadležnosti koje je nama određeno Zakonom o sudovima Republike Srpske smatramo da je naša nadležnost izričito tu određena i mi u ovom trenutku postupaju i po odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske imamo nadležnost i moramo da sudimo na tim predmetima. Drugo ništa vam ne treba, tražili ste konkretni odgovor i ja sam i dao.

## **DAMIR ARNAUT**

Zahvaljujem sudija Koriću. Gospodin Borenović, izvolite.

## **BRNISLAV BORENOVIĆ**

Hvala još u evo iskoristiti priliku da postavim tri seta pitanja koja mislim da su jako značajna i ti u se dosadašnjeg rada ove Komisije i jednim dijelom ono što ste vi govorili kao predsjednik Okružnog privrednog suda, a sve s ciljem da kroz ove razgovore, ja ih više gledam kao razgovore, a ne saslušanja. Mislim da je svima interes da kroz ove razgovore kojih smo imali jako puno dobro do određenih saznanja i određenih zaključaka koji će nama pomoći i da u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predložimo određena rješenja, da unaprijedimo stanje u pravosuđu

u ovoj zemlji. Prvo pitanje koje je možda i naj važnije je to opšta percepcija javnosti koju ste vi spomenuli, to je neka vrsta potencijalne prisustva korupcije u pravosu u, koja je evidentna, koje ima i koja je vidljiva i ona se može gledati i sa aspekta odre enih slu ajeva koji su se dešavali u prethodnom periodu koje mi ne možemo da negiramo, moramo ih na odre eni na in spomenuti vode i ra una o osjetljivosti tih slu ajeva, uvijek da pazimo da ne ulazimo u odre ene predmete.

injenica da je skoro u Banja Luci i našem gradu uhapšen sudija koji je primio mito od 1000 maraka ili eura, ne mogu se ta no sjetiti i mito koje govori da je o igledno korupcija dobrano prisutna u odre enim segmentima pravosu a ove zemlje, a cilj nam je isti da odvojimo sudije ili tužioce koji su spremni na prihvatanje mita u korupcije od sudija i tužilaca koji žele da rade odgovorno svoj posao kako je to definisano Ustavom i zakonima ove zemlje. Vi ste predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci, koliko sudija ima u Okružnom privrednom sudu? Samo kratko pa da nastavimo.

### **ASMIR KORIĆ**

Trenutno u sudu imamo 16 ili 17 sudija, nisam u potpunosti siguran. Puno je veća sistematizacija, za mjesec dana smo imati jednog sudiju manje, imenovana je na Okružni sud Banja Luka.

### **BRANISLAV BORENOVIĆ**

Dobro, kada je u pitanju ova korupcija u pravosu u injenica da je uhapšen sudija drugog suda. Ovo je dobra prilika da i vi kao ovjek koji predstavljate vrlo važnu instituciju koja se bavi ozbiljnim pitanjima u pravosu u, pogotovo kada su u pitanju privreda i ekonomija i dobro ste rekli kako je bitna efikasnost ovog suda, ažurnost, sve ono što ste spominjali kada je u pitanju smanjivanje broja predmeta ali generalno kada je u pitanju ovaj sluaj pojavljuju se odre eni medijski nastupi, jer pazite u ovom našem radu veliku ulogu imaju mediji, spominju se odre eni natpisi u kojima se pokušava dovoditi u vezu i sud kojim vi predsjedavate kada je u pitanju cijeli ovaj sluaj, kada je u pitanju registracija i preregistracija jednog preduzeća, ne u spominjati baš zato da bi vama bilo lakše davati odgovore pošto ste rekli, potpuno vas razumijem, da u konkretnom sluaju treba voditi o nečemu što je u toku, ali injenica je da je sudija uhapšen, da se radi o preregistraciji jednog preduzeća gdje je vlasnik tog preduzeća javno rekao da je bio reketiran od strane jednog sudije, da je taj sudja prema medijskim natpisima dobijao odre ene zaključke koji se tretirao kroz vijeće u zadnjem periodu, u kojem je spominjano vaše ime i neke druge sudije

iz Okružnog privrednog suda. Govorili ste o nekoj vrsti kolegijalnosti koja je prisutna u pravosu u ove zemlje. To vas je pitao kolega Arnaut, ja ostavljam prostor da kao ovjek predsjednik Okružnog suda, onoliko koliko je vašoj mjeri date odgovore na ta pitanja koja su se definitivno pojavila u javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a ti e se ove posljednje korupcije kada je u pitanju primanje mita od strane jednog sudije, u predmetu koji se ti e registracije jednog preduze a.

## **ASMIR KORI I**

Gledajte, to vaše pitanje dosta se naslanja na konkretni predmet, znate. Ono što bih ja htio u ovom momentu da kažem, a da sam pri tome što manje dovodim u pitanje samu istragu, tok istrage, sam taj postupak, odredbe zakona u tom pravcu, na elu koje me vežu odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i tako dalje, i tako dalje, konkretni odgovor vezano za to vam ne mogu dati, jedan hipotetički odgovor koji bi trebao da se naslanja na konkretnost tumačenja određenih odredbi, zakonski uređenja koja postoje, znate. Ovako u registarskim predmetima, registar u Republici Srpskoj funkcioniра na način da se stranke ne obavezuju direktno sudu, obaveza se APIF-u, u sjedištima gdje se ona nalaze. Znate i imamo tu situaciju gdje postoji mjesto gdje odluke dolaze i odkuda preuzimaju odluke i to je tačno zakonom pripisano šta i koje su njihove obaveze za to. Znate i svaka stranka koja želi na takav način dostavljane u samom APIF-u ona mora u prijaviti svojoj teretu i navede, a zakonska obaveza je da se za to interesira za ishod postupak. Znate i njen je teret interesovanje je na njoj. Teret za saznanje o odluci je na njoj. Znate, to je jedan segment vezano za registraciju poslovnih subjekta. Šta je problem u tome. Uzmimo primjer sljedeći, stranka se nalazi u Trebinju osniva društvo u Banjoj Luci ona će u pravilu doći u APIF u Banja Luku podnijeti prijavu pa će onda onda oticati i normalno u Trebinje jer normalno imaju rokovi u kojima se postupa u APIF i Sud, znaće ona da će oticati i vratiti se u Trebinje, nakon toga se angažira aparat, prvo APIF, unose dokumenti, skenira dokumentaciju, stvara elektronski zapis tog dana dostavlja nama spis, mi imamo rok od dva dana da odlučimo o tom predmetu, dva radna dana. Ukoliko fali nešto od dokumentacije i ukoliko nešto nije uređeno sa dokumentacijom, odlukama koje su donešene, mi radimo zaključak kao oduluka u kojem opet stranka ima rok u kojem ona mora da postupa. Takav zaključak se dostavlja APIF-u ponovo i sada dolazi uloga stranke u tom pravcu. Ona mora da se informira vezano za taj, odlučivanje. Stranka se informira o predmetu i ponovo dolazi u APIF gdje treba vidjeti taj zaključak. Iza toga mora uzeti, vratiti se u Trebinje da bi pribavila ili ispravila ono

što je traženo u samom zaključku. Recimo da fali kopija li ne karte ili pasoša, najbolje je recimo pasoša reći, ona se sada mora vratiti u Trebinje izvršiti kopiju, uvjeru i dostaljanje nama. To je itav sektor, to je ogromno vrijeme koje stranka gubi, ogromno vrijeme koje postoji i to se nastoji i zakonodavac je predvidio da mi idemo u postupak online dokumentacije. Zna i trenutno zakonsko rješenje je takvo kakvo jeste. Da li je u tom pravcu moguće izlaziti u susret stranci posjetiti u vas već je rečeno u tom pravcu da upravo zbog takve situacije mi smo stranka kad se obrati, obraz se referenima registra. Referent registra i većina radnika u sudu imaju pristup jedinstvenom informacionom sistemu jer rade u tom sistemu i može dati uputu stranci na donijeti zaključak, morate ispraviti ovo i ono. U tom kontekstu smatram da je to jedan najniži oblik, ako postoji neka povreda, smatram da je to najniži oblik povrede propisa, jer mi ne služimo radi sebe, postupak nije služen radi sebe, nego radi stranaka. Mi smo aparat kojim se oni koriste, oni ga plaćaju to je u pravilu jednostrana ki postupak. Nju samo interesuje to, i zamislite da uskratite takav podatak i da je izložite tolikom troškovima, a to je redovna pojava. Evo što se ti o samog tog predmeta rekao sam da ne mogu govoriti i vjerujte mi da sam ja prvi ovdje koji bi volio da je okončan postupak i da mogu da kažem nešto vezano za to. Evo ja mislim da sam odgovorio na ono što ste tražili.

## **BRANISLAV BORENOVIĆ**

Hvala vam, moje drugo pitanje vezano je za CMS koji je izazvao pažnje i ovdje u istražoj komisiji imali smo slučajevi gdje su sudije i tužioc potpuno konkretno i javno iznosili za nas šokantna saznanja jednu vrstu ozbiljnu vrstu zloupotrebe CMS sistema za dodjelu predmeta, u kojem se navodno može utjecati na to da se određeni premetim daju određenim sudijama i tužiocima, kad je u pitanju primjena sistema CMS.

Prvo moje pitanje je šta mislite o CMS-u?

## **ASMIR KORIĆ**

Mislim da je to jedan jako dobar sistem, unaprijedio je rad sudova u BiH u potpunosti, omogućio je da mi pređemo iz manuelnog u elektronsko da imamo zapise elektronski, sve najbolje za sistem CMS-a imam za reči. To je jedan neohodna sistem, odličan sistem, da li ga treba unaprjeđivati, da zasigurno. Mislim da su bili pokušaji za to da se unaprijedi ali mislim da još uvijek nisu rezultirali time. Mislim da se treba regulirati i na zakonskom nivou, ne samo pravilnicima uvrstiti ga u

zakonsku, na nivo zakona mu dati mjesto, jer koliko sam shvatio on je sada jedan pomo ni sistem, ovaj dodjele predmeta i tako dalje. Da li su mogu e zloupotrebe sistema ja to zaista u tom pravcu ne mogu re i, ali mogu re i sljede e vezano za dodjelu predmeta. Zna i ja, okvirni, op inski sudovi su prvostepeni sudovi. injenica da bi se dodjelio predmet nekom sudiji na prom stepenu, stvara jednu situaciju koju u principu je za evntualnu korupciju neizvjesna, zašto, zato što poslije prvog stepena ima viši stepen, odnosno kantonalni sudovi, okružni sudovi, viši privredni sud, sva trojica sudija koji sude iz tog suda. Iza toga, još, sad se baziram na viši priredni sud jer pretpostavka je da e biti korupcija u onim slu ajevima koji su zna ajne vrijednosti. Imate dostavljanje odnosno postupanje Vrhovnog suda po reviziji, zna i itav niz je ovaj sedam sudija odlu uje, najmanje etiri odlu uje o tome. Ja ne u govoriti o tome da to nije mogu e, ja ne u govoriti da se to ne radi. Ja ne znam da li se to radi. Ja mogu garantirati za sebe šta ja radim, kako radim i kako se radi u Okružnom privrednom суду. Mislim da u tom pravcu treba, volio bih i pozivam medijske ku e, pozivam novinare da do u i vide. Mi smo stvarno otvoreni za sve. Možete do i kod nas kad god ho ete, možete tražiti šta god ho ete, ni jedan novinar nikad nije odbijen. Bilo je nekih zloupotreba od strane novinara, ne zloupotreba nego nekih smicalica. Pošalju vam upit vezano za nešto petnaest ili dvadeset minuta prije nego što to objave na nekom portalu. Da date osvrt za koji biste vi možda trebali izdvojiti par dana da bi dali jedan korektan i konkretan osvrt. Pozivam medije da do u kod nas i mi emo u tom pravcu sigurno djelovati da što više budemo otvoreni prema medijima, da im dostavljamo, više ne emo tražiti njihov aktivnost, nego emo mi dostavljati da dolaze na su enja da vide šta mi i kako radimo. Da dobiju oni li no uvid šta se i kako radi, a ne da budu prenos onog vi enja kako neka od stranaka ima u pojedinom sporu. Znate, parni ni postupak, posljedica parni nog postupka je da neko uvijek gubi a neko dobija. I sigurno da ona pravna osoba, onaj pravni subjekt koji gubi ne e emotivno ne može biti zadovoljna, to se može dalje reflektirati u njegovom shvatanju vezano zato. Ako vas interesuje oko dodjele predmeta, vi govorite u momentu dodjele predmeta i eventualno dodjelu predmeta nakon što je neki sudija zadužio predmet.

## **BRANISLAV BORENOVI**

Oprostite, vratit emo se, to je tre e pitanje, samo da završimo. Konkretno, da li je mogu e u sudovima isklju iti dio sudija i na taj na in omogu iti da odre eni predmet do e do odre enog sudije?

**ASMIR KORI I**

Ja vjerujem da je to moguće, da je moguće, s tim da u vam sada nije jedna stvar koja je jako bitna i da je morati znati. Ta injenica da se neko uključi, neko isključi na prvom stepenu može se desiti i dešava se vjerovatno. Već i problem i pravi problem bi bio kada bi se to reflektiralo na viši stepen. Tad govorimo o eklatantnom kršenju odredbi CMS-a, tad je pravi problem.

**BRANISLAV BORENOVIĆ**

Vrlo konkretno, ostanimo na ovom nivou, ko može donijeti odluku ili ko je taj ko može da pritisne taster isključenja 14 sudija kod vas i ostavi dva u sistemu, ko?

**ASMIR KORI I**

Samo IT tehničar.

**BRANISLAV BORENOVIĆ**

Samo IT tehničar, on to može uraditi po nalogu predsjednika suda?

**ASMIR KORI I**

On to može uraditi po nalogu predsjednika suda, može uraditi samoinicijativno, može uraditi po nalogu bilo koga. On ne može da radi nego samo po nalogu suda odnosno osoba koje predsjednik suda ovlasti da može izvršiti takvu radnju, jer predsjednici sudova su ljudi, idu na godišnji odmor, imaju zamjenike, ako nema zamjenika onda ima posebnom odlukom imenovan neki sudija koji će vršiti nadgledanje rada u sudu i tako dalje.

**BRANISLAV BORENOVIĆ**

Zna i službenik IKT-a može isključiti po naredbi predsjednika suda ili osobe ovlaštene od predsjednika suda da u datom momentu uče u sobu i nekoga isključi i ne znam ni ja samo tako?

**ASMIR KORI I**

Ja koliko znam to je moguće.

## **BRANISLAV BORENOVI**

Da li ste vi koristili kao, pošto smo ovdje imali saslušanje, radilo se o saslušanju sudskega predsjednika Tabakovića iz Brčkog, koji je iznio ozbiljne primjedbe na rad njegovog predsjednika suda, da li ste vi kao predsjednik suda ikada kolistili tu mogućnost?

## **ASMIR KORIĆ**

Ne, ja vam reći koju sam mogućnost iskoristio, konkretan primjer, ja smatram da mogu o tome da pričam. Ne u vrijeme ati absolutno ni jednog momenta kodeks sudske etike, znači u toku 2017. godine, ja se izvinjavam. Znači u toku 2017. godine negdje u sedmom mjesecu od strane Visokog sudskega i tužilaštva kog vijeće imenovano je, novoimenovano je troje sudija kao što sam vam rekao, bio je jedan od ciljeva mene kao predsjednika suda da to i sa legislativnog i sa aspekta rješim i osiguram sredstva od strane vlade. U toku tog sedmog mjeseca znači su imenovani tih troje sudija i u konsultaciji, u tom momentu počinje znači imaju planovi 7 mjeseci, planovi se realizuju već su određeni predmeti, određene sudije i mi dolazimo u situaciju da dobijamo troje sudija, sa predsjednicima odjela dogovaram da će jedan od sudija ići na parnicu, a dvoje sudija ćeći ići na izvršenja. Nakon toga dolazimo do zaključka da je najbolje da taj novi sudija da zbog injenice da već se nalazi u planovima, da bi se efekt sudija koji već rade na tim predmetima, da bi se do kraja godine završio i da bi se ti predmeti u što većoj mjeri završili određujem da se ti predmeti, novi predmeti koji doček stave jednom, na mene lično i predsjednika odjeljenja, u kom djelu na mene. Kao prvo ja sam 2016. godine imenovan kao predsjednik suda i onaj dio koji sam imao uraditi smatrao sam da sam uradio, ja samo ne znam da li sam pogriješio godinu, 2017. godine, u tom periodu, dogovoreno je i tako je određeno da se ti predmeti pošalju tužilaštву na odgovor i da ti svi predmeti dočeku na novog sudiju. Kojeg sudiju ja ne znam, oni će krajem osmog mjeseca odrediti od to troje sudija koji će biti na parnici. Što, zato što ti novi predmeti mogu dobiti novom sudiji da iz kapaciteta tog broja predmeta na osnovu ovaj procesnih odluka koji se donose presuda zbog propuštanja rješenja, može iscrpiti normu za jedna mjeseca jer je za tu godinu jedan mjesec iscrpi normu. U setu tih predmeta koji su došli na mene ja to moram zato što je to medijski popravak, a mislim da bi bilo korektno za medije, da u me u tom momentu pitali ovo što govorim sad vama. Ne samo od medija nego od strane ste ajnog dužnika odnosno predstavnika ste ajnog dužnika.

U setu tih predmeta koji su došli na mene zbog otvaranja ste ajnog postupka u jednom od najzna ajnijih ste ajnih postupaka koji postoji.

### **BRANISLAV BORENOVI**

Misli se na banku Srpske je li?

### **ASMIR KORI I**

Pa ja mislim da bi taj dio trebao izostaviti ali vi ste rekli. Ovaj su došli predmeti koji su podnešeni od razli itih subjekata, privrednih subjekata sa teritorije Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, od strane razli itih advokata koji su poslani putem pošte i zaprimljeni u sudu. Referent za prijem pošte te predmete unosi i dodjeljuje im jedne predmete jedan za drugim tako što se nalaze na hrpi tako u tom setu predmeta osim tih etiri predmeta koji su došli ja sam zaprimio još predmeta koji su tužili banku srpsku. Po pavratku sa godišnjeg odmora, ja nisam u tom periodu mnogo ni radio, predsjednik odjeljenja je odmah, koji je postupaju i sudija tražio da se odmah ti predmeti uzmu u rad i ja sam odmah zakazao ro ište za te predmete, donio sam etiri nego pet – šest odluka. Donio sam odluke na na in da su te odluke prestavljale kasnije sudske praksu na osnovu koje se odlu ivalo. Iz ne znam kojeg razloga neko smatra da je to nešto nevjerojatno da se poredaju brojevi nekog subjekta jedan za drugim. To je tako jedna redovna situacija u manjim sudovima ima jedan sudija koji prima predmete jedne vrste, on dobija broj za broj tog predmeta ako do e. Nama se dešava da mi na kraju godine od strane komunalnih preduze a dobijamo hrpe predmeta koji se ako u tom momentu odre eno da jedan sudija prima viša nego drugi sudija može desiti da dobije po desetak, petnaesta i po pedest predmeta jedan za drugim broj. To je potpuno nebitna stvar, to nije nikakv uticaj, tu nema nikakve malicioznosti, ne u govoriti uop e u iju korist sam donio odluke to javnost može da provjeri, to mediji mogu da provjere. Ne govorim, možda krivi izraz, na koji na in sam odlu io. Zna i ja ne znam na koji na in neko može spoznati, do i do takve spoznaje jer je ta spoznaja u toj mjeri nelogi na, u toj vjeri ima varijable, u, u, da predstavlja možda onaj nevjerojatn splet okolnosti koji se ne može kontrolisati. Je li mislite da samo odgovorio na ovo?

### **BRANISLAV BORENOVI**

Ne vi ste sami spomenuli jedan slu aj.

**ASMIK KORI I**

Da vam budem iskren, ja sam morao, ja sam volio da sam tu stao.

**BRANISLAV BORENOVI**

Osjetio sam ja, zato sam i rekao najve i slu aj, banka srpske u kojoj su stotine miliona maraka.

**ASMIK KORI I**

Htio bih samo možda nadovezati se na to, s obzirom da mi to ostavlja prostor, ako dopustite, diktiraju koliko su rokovi, gdje se ti predmeti nalaza, donose rješenja, nadležnosti, da nam upu ujete tako to ine, i onda je to problem kod tih sudova što to blagovremeno ne ine. Prošlo je etiri i po godine od otvaranja ste ajnog postupka.

**BRANISLAV BORENOVI**

Dobro onda u svakom slu aju rekli ste da je to splet odre enih okolnosti, samo ste rekli da su....

**ASMIK KORI I**

A još da kažem da su stotine predmeta u tom predmetu.

**BRANISLAV BORENOVI**

Dobro, podnesene odre ene tužbe vezano za ste aj banke srpske i da su sve te tužbe zavedene u tom CMS sistemu u jednom planu dodjeljene vama i da se na tom slu aju još radi, jel tako?

**ASMIK KORI I**

Ja sam uradio, ne, ne samo malo. Ja sam sve te predmete završio za godinu i po dana.

**BRANISLAV BORENOVI**

Jel to isto vezano za injenicu, koliko je meni poznato da je ste ajni upravnik banke srpske ak vas tužio za zloupotrebu CMS sistema i najavio neku žalbu VSTV-u, je li to ta no?

## **ASMIR KORI I**

Ja ne znam, ja sam sa gospodinom razgovarao, Radivojac. Ja sam sa ste ajnim upravnikom razgovarao nakon tog nekog objavljivanja i objasnio na na in istko kako sam vama objasnio i stekao sam utisak da on nema ništa protiv te, da on u principu i onu informaciju koja je takva samo uzeta da se bez strane suda ili mene li no mogla komentirati predmete, ovaj od strane novinske ku e ili portala, ja se sada ne mogu sjetiti ovaj, ja ne znam da li je on uradio, misim da je stekao dojam da nije bilo nikavog malicioznog postupanja, nikakve namjere, jer je namjera nemogu a. Jel shvatate po etak mog izlaganja, to su etiri razli ita subjekta iz etiri razli ita mjesta koji imaju etiri razli ita punomo nika, koji šalju pošto, koji se pošta od ovuda ili onuda dolazi u razli ito vrijeme, koincidencija postojanja da su predemti stajali na hrpi kasnije e i i još jedan predmet u toj hrpi pa biti evidentiran, ne znam neposredno ili posredno, neposredno u sudu ili putem pošte i na kraju sama odluka.

## **BRANISLAV BORENOVI**

Dobro, polako. I tre i set to jest tre e pitanje za jednu pojavu koja je o igledna u pravosu u ove zemlje a ti e se ne ega što je postalo praksa da imate jedan dio sudija i tužioca koji pod navodnicima imaju puno predmeta, imaju puno posla, a imate sudije i tužioce koji ne rade ništa, zna i da kolokvijalno kažem ne rade ništa. Pa imamo saznanje, situaciju recimo da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima tužioce koji su se žalili da nemaju niti jedan predmet, a imamo tužioce koji su favorizovani od prvog ovjeka Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji dobija monog predmeta. Šta vi generalno mislite o toj praksi koja je nakon dodjele predmeta CMS sistemom na ovaj ili onaj na in, isklju ivanjem stvara odre eno pitanje zloupotrebe CMS sistema. U toj presignaciji odre enih predmeta koliko je prisutno kod vas u Okružnom sudu i da li je ta no da se ta presignacija koristi da bi se odre eni predmeti izuzimali od pojedinih sudija ili tužioca i dodjelivali pod navidnicima sudijama i tužiocima koji efikasnije rade svoj posao, kako je praksa kada je u pitanju vaš sud.

## **ASMIR KORI I**

Ovako, mi zna i govorimo o presignaciji predmeta. Prvo moram jednu stigmu da otklonim vezano za presignaciju predmeta. Presignacija predmeta je jedna od glavnih aktivnosti predsjednika suda. On to ne radi na svoju ruku, on to radi na osnovu Pravilnika o unutrašnjem poslovnaju i na upustva

o kreiranju plana rješavanja predmeta i tu je to propisano. Unutar toga se sve može ekstrahirati, do i do zaključka i kada dolazi do presignacije, pa u krenuti da vam obrazložim to i ostaviti ete mi malo vremena. Mislim da bi bilo uputno da sami imao mogunost pojedina legislativna rješenja iz tih akata prošitati ali mislim da će biti dovoljno da ja to obrazložim usmeno. Presignacija predmeta je značajna i redovna aktivnost i nužna aktivnost da bi se postigao onaj cilj koji je uputstvom za izradu plana rješavanje predmeta određeno, a jedno je smanjenje broja nerješenih predmeta, pod navodnike starij, mada je novi pravilnik, nerješenih predmeta, postizanje svih onih na elak koji su određeni i implementirani je bitna za pravo suđenje. Prvi dio vezan za presigniranje predmeta, značajna i obaveza je predsjednika suda je da svake godine na početku godine do 31. januara tekuće godine izvrši nivelisanje predmeta, a to je, posljedica toga je presignacija predmeta. Šta značajno i nivelisanje predmeta? Uputstvom je određeno da svaki sudija mora doći na jednak mjeru na početku same te tekuće godine jer se na to naslanjaju kriteriji za ocjenjivanje rad predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i predsjednika sudova. Šta značajno i to niveleranje predmeta, ono značajno i sljedeće i tako je upravo i propisano. Ono značajno i da svaki predmet unutar određeno referata mora da ima jednak broj predmeta i jednaku starosnu strukturu predmeta na početku godine. Šta to u principu značajno i? Kako se to realizira? Realizira se na sljedeće i na in. Zaključak se dakle prethodna godina, nova godina kreće, mi smo dužni do 15. januara dostaviti te preliminarne planove, a onda jedinica za efikansost to pregleda. Utvrđi se artimetika sredina broja predmeta po referatu, utvrđi se artimetika sredina starosti predmeta po referatu i odnosi se vrši niveleranje predmeta od onih predmeta koji su u tom momentu, značajno i zaključno sa 31.01., ako i ta godina ulazi u ovaj rješavanje, ovaj, kod nas da, kao što sam rekao u cijelosti. Kad se utvrđi to izvrši se nivelisanje predmeta to sve radim na bazi odluke koju ja donosim u martu na bazi elektronske poruke, naredbe IKT službenicima, administratorima da oni sprovedu tu prvo određenu koja je artimetika sredina, koji su predmeti i ono što ide dalje s tim i oni to odraditi. Mi nikada nismo dobili sugestiju plana, jer mi to upravo tako moramo raditi i sve i jedan sud u BiH mora uraditi na početku godine. Ja govorim o niveleranju predmeta.

## **BRANISLAV BORENOVIĆ**

Od koga ste trebali dobiti sugestiju? Rekli ste niste dobili sugestiju?

## **ASMIR KORI I**

Od strane Visokog sudskog i tužila kog, taj nadzor se vrši od stane ne komisije, samo malo, službe jedne unutar VSTV-a, nikad nismo dobili i nikad, oni zna e vrše nadzor i nad realizacije plana i nikad nismo dobili ni jednu primjedbu u vezi sa tim planom i ne znam kako bi mogli dobiti kad mi za 2019. godinu koja je referentna godina ostvarenje plana je od 93 i još nešto posto, na razini suda. To je zna i ta jedna i to je masovna presignacija predmeta i redovna presignacija predmeta i mora se to uraditi. U toku godine, kada, tako je isto uputstvom odre eno, u toku godine ako bi došlo ili procjenilo se, bilo na opštoj sjednici ili od stane predsjednika suda, bilo od stane kolegija predsjednika suda u susatancima sa predsjednicima odjeljanja ako se ustanovi da odre eni sudija ne prati dinamiku rješavanja predmeta, nama je odre eno da mi moramo realizirati plan u potpunosti, onda se vrši presignacija. Ja samo vama govorim kako je to propisma odre eno, to ne za i da smo mi to i radili i da smo imali potebu za tim. To je zna i redovna, masovna presignacija.

Drugi slu aj presignacije predmeta je u slu aju kada do u nove sudije pa oni moraju uzeti referate, kada odu sudije pa se rasporediti referati unutar odjeljenja tim sudijama, zatim kada se vrate sa dugotrajnog odustva, bilo da je bolovanje ili porodilno odsustvo. Sve su to zna i situacije kada se mora izvršiti presignacija predmeta, kada se moraju formirati ili rasformirati referati i mi imamo obavezu ne samo po uputstvu nego i praviluku o unutrašnjem sudskom poslovanju i po CMSu, gdje je ta no odre eno da je to obaveza ne pravo, i mi to tako, to se mora raditi i to nije ništa neobi no. Upravo je tu glavna aktivnost predsjednika suda i one osobe kojoj on prenese nadležnost zato. Mi dakle govorimo o masovnim presignacijama, i postoje individualne presignacije. Individualne presignacije su one definisane po zakonu, to je isklju enje / izuze e sudija i postoje situacij i to je reciomo evo unaprje enje CMS-a bi trebalo biti upravo u toj situaciji. Kada u toku postupka do e do promjene vrijednosti postupka mijenja se vrsta postupka koji se mijenja, ili prelazi u postupak od male vrijednosti ili u klasi ni parni ni odnosno privredni spor u tom slu aju se otvara nova faza i sistem ne dodjeljuje tom sudiji predmet, nego dodjeljuje drugim sudijama i onda taj sudija obavještava referenta prijema pošte i tad referent prijema pošte odre uje i daje odre enja u pravilu, kome do e predmet prije, daje naredbu IKT da predmet prebac i na sudiju koji je prirodni sudija koji radi taj predmet. Za i sad sam detaljno objasnio.

**BRANISLAV BORENOVI**

E sada ja imam za vas ključno pitanje. Ja sam vjerujte u situaciji da razmišljam da ta kvantitativna, znači količinska presignacija je u stvari možda najveća opasnost za kvalitet presude.

**ASMIR KORIĆ**

Da, slažem se s vama.

**BRANISLAV BORENOVI**

Znači, kvalitet presude, rukovo je kvantitetom, pravljenje ažurnog rezultata to može da utiče na kvalitet presude još tako.

**ASMIR KORIĆ**

Ne kvalitet presude, kvalitet rada.

**BRANISLAV BORENOVI**

Ako sudija da mu treba vremena za jedan ozbiljan problem. Rekli ste da je mnogo predmeta, to znači da zbog tog kvantiteta koji je primaran, vi u suštini, dovodi se kvalitet same presude jer je se od jednog sudije uzeti predmet, presignirati drugo, te ēem ili etvrtom.

**ASMIR KORIĆ**

Ne je, sad da shvatiti jednu stvar. Vi sad govorite od jednog sudije pa drugog pa treći. Mi nikad nismo presignirali predmet koji se nalazio u fazi zakazanog pripremnog rođista, u fazi zakazanog rođista za raspravu, niti jedna presignacija u tom pravcu, znači, ovaj mi smo u tom pogledu odrješeni upravo radi te situacije kvaliteta rada, zakonskih posljedica vezanih za to jer recimo da dođe do presignacije predmeta u toku rada sudija se mora vratiti jedan korak nazad i upravo te predmete stavljamo i oni nam budu bazi ni predmeti. U toku 2019. godine, sad u vama reči samo jednu stvar, upravo zbog ovoga što ste vi sada rekli ja opšte nisam dao naredbu da se izvrši presignacija predmeta, ne u skladu sa uputstvom jer smo ispoštovali uputstvo. Šta je bilo, mi smo u toku 2019. godine završili 93 i još nekoliko posto predmeta koji su bili u planu, ostao je onaj segment nekih 6.5%, na tim predmetima sudije su radile ali nisu završili te predmete. Nelogično bi bilo moje presigniranje tih predmeta da bih udovoljio apsolutno ovim odredbama vezanim za

starost, dogovor izme u mene i sudija na opštoj sjednici je bio, ne emo vršiti presignaciju u tom pravcu. Znate, kasnije se desilo, 20 ta godina, ja sad, nadovezao bih sa na ovaj vaš vezano za kvalitet ovaj. Ne e presignacija utjecati na kvalitet presude, na kvalite presude utje e ta injenica što su kratki rokovi za rješavanje u tom predmetima, koji su ogromni predmeti, koji tehni ki nije mogu e završiti u onim nekim rokovima kako je propisano. Naravno, ja sam siguran da u tom pravcu postoji jedna fleksibilnost od UDT-a da ipak vide koli inu ura enog posla nekog sudije, normu i sve to ako dolazi do kašnjenja u konkretnom predmetu, pojedina no ovaj ipak na u jedan normalan nivo jer nije normalno da uradite presudu u 150 dana, a pored toga morate uraditi još 16 presuda.

### **BRANISLAV BORENOVI**

Dobro, i sad u spomenuti i prvi put neka imana. To je zna i jadan od klju nih predmeta zašto su ste ajni predmeti uzeti recimo od sudije Bosni a i dodjeljeni drugim sudijama jel to jedan od klju nih razloga za presignaciju.

### **ASMIR KORI I**

Za ovo, ja mislim da taj dio vezan za imenovanje, nemojte molim vas to. Mi možemo apsolutno govoriti za tu presignaciju, nema nikakvih problema da kažem apsolutno sve.

### **BRANISLAV BORENOVI**

I na kraju jedno bolno pitanje...

### **ASMIR KORI I**

Nemojte molim vas, dajte dopustite da završim. Zna i ta odluka vezano za presignaciju predmeta je posljedica predmeta koji sam dobio od višeg privrednog suda, kolegiji tog suda. Znate.

### **BRANISLAV BORENOVI**

Dobro, vrlo je bitno zato što smo dobili saznanje da u pojedinim sudovima, ne u vašem nego u pojedinim sudovima i tužilaštвima imamo jednostavno jedan disparitet predmeta koju rade odre eni tužioci u odnosu na druge što je injenica koju moramo....

**ASMIR KORI I**

Gledajte, samo u vam jednu digresiju napraviti u tom pravcu. Zna i sudija koji završi predmete u toj, prethodnoj godini, dobija nove predmete sudija koji to nije uradi. To je proces, ono kako to uputstvo nalaže jer nam je cilje efikasnosti, to je vodila u tom pravcu. Nije stavljen na pijadestal u tom smislu.

**DAMIR ARNAUT**

Izvinjavm se, gospodine Borenovi u, zna i dobija, može dobiti samo one predmete koje taj drugi sudija još uvijek nije zapo eo, nije održano pripremno ro ište, samo su njemu signirani?

**ASMIR KORI I**

Pazite to u uputsvu ne piše.

**DAMIR ARNAUT**

Ne kažem u vašem konkrentom slu aju.

**ASMIR KORI I**

U konkretnom našem su aju smatram da tamo gdje se nalazi u pripremnom ro ištu za glavnu raspravu da te predmete ne treba presignirati, osim u slu aju da taj sudija izlazi van suda.

**BRANISLAV BORENOVI**

I završno pitanje koje je ustvari klju svih pitanja. Vi ste rekli na po etku i mi svi smo saglasni da imamo prisutnu jednu vrstu korupcije u pravosu u i da je treba sistemski riješiti, kako sistemski riješiti korupciju u pravosu u?

**ASMIR KORI I**

Ja u opet re i, ne znam koliko sam kompetentan da kažem, zna i tu treba itav niz insititucionalnih rješenja na i da bi se to rješilo. Nemojte smao misliti da je pravosu e, da bi pravosu e u svakom smislu bilo i trebalo, mora biti najsvjetliji primjer svakog društva ovaj, kako riješiti, ja mislim da to može samo putem institucija, nikako se ne može riješiti javnim lin em. Ne može neko iznositi svoje vi enje ne ega i da se to bez ijedno trenutka provjere, samo radi

senzacionalizma ekstrahira i stavi na pijadestal i na takav na in etiketira nekoga. Ja to govorim, nažalost iz li nog iskustva.

### **BRANISLAV BORENOVI**

Vi meni, svako od nas ima odre ena li na iskustva to možemo da pri amo i svako od nas je javna li nost, na kraju krajeva ... da javna funkija je takva da nosi tu neku vrstu javnog eksponiranja. Nego ovo što se ti e generalne korupcije koja je prisutna u pravosu u sve više i više imamo slu ajeve koji su otkriveni, koji su tu. Pazite ne možemo re i da je javni lin kada je snimljeno da je neko uzeo novce ili kada je re eno da je neko davao predsjedniku VSTV-a ili nekome da odnese predsjedniku VSTV-a novac da nešto riješi, to nije javni lin to su talo vidljive stvari koje se dešavaju i vjerovatno je sve više i više takvih stvari. Ja smao pitam, da da se potpuno izvu emo iz nekih naših javnih pozicija šta je to mogu e sistemsko rješenje da se ta korupcija prokleta u ovom društvu svede na minimum. Evo vi koji ste ovjek sudija prije svega, ovjek godina takvih da ete još mnogo, mnogo života provesti na javnim funkcijama. iji je interes kao ve ine nas da se korupcija svede na neki minimalni nivo, ako je mogu e nulti nivo, što je nama svima cilj, šta uraditi, je li zakon, jel policija, je li sud, je li tužilaštvo, vjerujte da je postalo više neizdržljivo i to ste sami rekli da je prisutna korupcij da je ima, da nam sudije uzimaju, neke, nažalost uzimaju novac, završavaju slu ajeve ekspresno, i ponavljam još jednom hajde da se izvu emo iz konkretnuh predmeta. Šta je to mogu e rješenje da se korupcija iskorijeni u pravosu u. Pitam vas zato što ste unutar sistema, zato što ste u jednom od sudova koje je jedan od najosjetljiviji jer se bavi privrednim predmetim, zaista najosjetljivijih.

### **ASMIR KORI I**

Hvala na pitanju, ovaj i što ste ga postavili. Ja stvarno moram nešto prznati. Do prije 7-8 mjeseci ja uopšte nisam egzistirao kao javna li nost. Toliko samozatajno radio svoj posao, ni jednog momenta nisam zovnuo ni jendu medijsku ku u, a to je moja greška, moram prznati, da vide efekat rada u sudu, ja sam vama spomenu koji broj predmeta je ura eno u kojoj mjeri smo sveli za tri i po godine broj predmeta, parametre koje smo mi spomenuli. To niko ne može zanijekati, to je evidentna injenica, to se nalazi VSTV-u i to svi vide. Kako riješiti sistemsku, kako riješiti korupciju u sudovima, mora se riješiti krupcija u cijelom društvu, mora se riješiti korupcija u cijelom društvu mi sura ujemo kao sud i sa odre enim provodiocima odre enih aktivnostima

unutar samog postupka ste ajnim upravnicima. Mora se tu vidjeti šta i kako se radi. Nedopustivo je da postoji odnos ste ajnog upravnika i persone pojedinog koji je pokrenuo ste aj i on smatra da ima neki poseban položaj unutar ste ajnog postupka, to su nedopustive stvari i to se reflektira nažalost i na sudove, nekada tu opšte nema prisutnosti sudske komisije kao sudske komisije. To vam govorim, ako želite riješiti sistemsku korupciju u pravosuđu ona se mora riješiti sistemski u svim drugim segmentima društva, znate, ipak je on agitiran, ako jedino sam sebe ne agitira. Zna i mora postojati itav krug da se zatvori. To imam reći, jer kažem vam ja nemam kompetenciju za to, ja mogu dati opservaciju maltene na razini laj kog. Ako, to je nešto što mogu reći, kako se rješava, u svim segmentima se rješava na isti način, povećava se standard građana, nepotrebnost i tako dalje i tako dalje, evo to je moja opservacija toga.

### **DAMIR ARNAUT**

Hvala vam, gospodar, olo se javila, izvolite.

### **ALMA OLO**

Imam samo jedno pitanje, a propozicija ovoga što je gospodin Borenović govorio o korupciji u pravosuđu. Mi smo kao Komisija dobili neke emailove u kojima nam stoji da pravosuđu postoji ste ajna mafija, a vaš sud je nadležan za ste ajlikvidaciju, mene interesuje kakvo je vaše mišljenje, jesu li ti navodi neosnovani, ima li stvarno neke mafije me u ste ajnim uravnicima kakva su vaša iskustva, vrlo kratko, a vezano je za ovo korupciju, a pogotovo u privrednom sudovanju koje naravno odlučuje o mnogim novcima.

### **ASMIR KORIĆ**

Može, e ovako. Vezano za tu ste ajnu mafiju, ja, itav elaborat morao bih se uzeti na pojedini predmet u pojedinom slučaju da se vidi da li su i takvi navodi istiniti, zante. Neko ima svoj li ni interes i on ga želi da ostvari. Ako e u tom pravcu može vršiti i etiketiranje, navodno enje, svoje vi enje šta se dešava, to se treba ispitati, ako je vama stigao email odmah ga proslijediti tužilaštvu, nadležnom tužilaštvu nek odmah sprovede istragu, nek uzme predmet, pregleda i vidi šta i kako ko radu. Ja u vam samo reći i da ulogu u ste aju, ogromnu ulogu ima ste ajni upravnik. On je taj koji e priznati i osporiti potraživanja. On je taj koji e tražiti prodaju nekretnine, naravno supervizora postoji od strane suda, ali on je taj koji u tom materijalnom obliku sudjeluje u jednom

ste ajnom postupku, znate. Možda je tu uloga suda potpuno nepotrebna da kako vi rekoste ste ajna mafija. Zakonom o ste aju, mislim da u time iskoristiti maksimalno ono što mogu da kažem je odre eno da se u jedan ste aj jedan ste ajni upravnik imenuje u predmet koji prelazi 100 hiljada KM, barem prema Zakonu o ste aju Republike Srpske, eventualno u dva nikako u deset, nikako u sedam. Nikako da se sve te predmete dobija naknadu. Znate, te su naknade visoke. I one su upravo visoko odre ene i odre ene upravo ovako jedan ili dva zato što je to objektivno mogu e na takav na in raditi. Deset predmeta da neko radi, sedam, pet, to nije u redu. Ima, ima i to je prva zloupotreba od strane ste ajnog upravnika koji ne e na astan na in da obavijesti sudiju ako je sudija previdio da je imenovan jer u nekim sudovima postoji više ste ajnih sudija. Mi smo oformili tabelu ste ajnih upravnika, u pojedinim predmetima. I to nam je Zakonom i predvi ena obaveza bila. Pored toga, postoji i CMS sistem. U krajnjem slu aju, postoji i ste ajni upravnik. On zna i mora znati da je imenovan u jednom predmetu, da je imenovan u drugom i pravi ste ajni upravnik e do i, pokucati sljede eg dana kada dobije rješenje o imenovanju za ste ajnog upravnika i svog sudiju obavijestiti: dobar dan – dobar dan – ja ne mgu biti ste ajni upravnik ovdje zato što sam imenovan na tom i tom predmetu. A to ne u ine. Molim.

### **DAMIR ARNAUT**

Hvala Vam sudija Kori i u na iscrpnom svjedo enju. Mislim da nema više ovaj pitanja. Ja zaklju ujem sada ovu ta ku dnevnog reda. Još jednom iskazujem zahvalnost na saradnji sa Komisijom i na vremenu i odgovorima koje ste pružili danas lanovima Komisije. Možete ostati naravno s nama, možete sa ekati da završimo. Prelazimo na tre u ta ku dnevnog reda, to su teku a pitanja. Mislim da nema nema nikakvih pitanja. Da vidimo samo sa sekretarima, zna i okvirno da dogоворимо. Mi imamo, je li 16.6. je zakazana sjednica, jesam li upravu, ova Poslanici pitaju, Vije e ministara odgovara. (ne uje se) 16.6. a imamo prijedlog koga ta no za 17. za svjedo enje. Jadranka Gr evi a za 17. Je li, mislim znam da je dan nakon sjednice, ali evo da vidim ho emo li ovaj to je ovaj predsjednik Suda u Br kom. Ho emo li ga zakazati onda za 17.? Izvolite, gospodine Helez.

### **ZUKAN HELEZ**

Zahvaljujem, gospodine predsjedni e. Ja ne znam je li do termina ovaj ovih ljudi koji ovdje dolaze iz reda pravosu a, ali meni bi bilo logi no da smo tempirali završetak ovog našeg rada sa

predsjednikom VSTV-a. Ja mislim da smo do tada trebali ove nižerangirane, tako da se izrazim, na pozicijama u sudovima i da bude, ovaj vrh, ovaj predsjedavajući koji je tek došao na tu poziciju, ili nedavno došao. Jer, nelogično mi da sam pitao neke stvari predsjednika VSTV-a, a sad te iste ili slične stvari pitam ljudi koji su niže rangirani. Meni je potpuno nelogično. Sad, dobro bi bilo da se odredimo kademo presječi, jer pojedini parlamentarci mene već pitaju kad se završava rad, kademo sa izvještajem. Pa evo recimo da napravimo koncenzus, nije ništa ni zlonamjerno ni to je moje jedno razmišljanje.

### **DAMIR ARNAUT**

Ne, nisam ni shvatio da je zlonamjerno, pogotovo zato što usvojili smo neke zaključke. Komisija je usvojila zaključak, ja se izvinjavam, ne znam jeste li Vi bili tada prisutni ovaj. Usvojili smo dakle zaključak da svi članovi Komisije imaju trideset dana počelo te i tada nekad krajem aprila da meni predsjedavajućem dostave bilo kakve dijelove eventualno, nacrte izvještaja koje žele da uči u izvještaj, a da ja kao predsjedavajući imam dvadeset dana da sve to pripremim, a to je sve tempirano da se koincidira sa onim rokom koji smo sami sebi postavili, znači da neki nacrt izvještaja uradimo do kraja juna. Znači, ovaj prvi rok za sve članove Komisije, a onda mene da objedinim sve to isto, ja mislim, negdje 20. juna. tako je, znači prije 30.6. Znači, oko toga već imamo plan i zaključci su potpisani, na web stranici su Komisije. Što se tiče ovih termina, vidite ja se mogu složiti da bi bilo znači idealno da predsjednik VSTV-a bude zadnji, međutim ja isto tako trebam ista i členi da smo mi na istoj sjednici izdvajili zaključak da pozovemo četvero ljudi da predsjednika VSTV, gospodina Korića, gospodina Greviće i gospodina Dabića. Znači, na istoj sjednici smo to uradili i onda smo postupili onako kako smo uvijek postupali u 29 prethodnih slučajeva, ovaj je da smo zadužili Komisiju da provjeri termine. I zaista, predsjednik VSTV-a je bio najdirektniji, najkonkretniji, odmah odgovorio, mogu maltene iduće sjednice i tako je i došao. Ovo su termini, znači, ovaj Grević je dao pet termina: 17. 18. 6. 22. 23. 24. 6. To su jedini termini koje je on ponudio, kako se dobro sjećam, iz Sekretarijata sam obaviješten da je on to pravdao po svojim ištimama koje je imao prije 17.6. Što se tiče ovog Dabića, još uvijek nemamo termin. Piše ovdje da je bio na odmoru do 10.5. ali evo nemamo još uvijek predložene termine. Mislim, naravno, ako znate kako postupak ide, ako ne predloži termine, ide moje pismo, ako se ne odazove donijeti demissioni zaključak da ne sarađuje. Vidjet ćemo, naravno gdje će i u tom pravcu. Eto, to je to. (...) Naravno, izvolite.

**ZUKAN HELEZ**

Te ja ljude ne poznam i ne mram da ih poznajem, je li. Ja ne znam što su oni u svemu tome ponovo bitni da daju iskaze, ako smo evo neke višerangirane, svodi se na isto. Jer, vjerovatno bi ja imao puno interesantnih ljudi iz pravosu a još imao da predložim, iz razli itih podru ja BiH. Pa samo me zanima, je li ima nešto posebno, ovjek iz Br ko distrikta, ovaj koga ste pomenuli, neku težinu, nešto da je vezan za nešto pa baš njih treba da ispitamo.

**DAMIR ARNAUT**

Ovako, zna i, evo ja u dati rije ako neko osje a potrebu da odgovori na to pitanje. Bila je jedna, na istoj sjednici smo donijeli zaklju ak oko ova etiri imena. Mislim da je bio i generalni prijedlog, naravno da pozovemo predsjednika VSTV-a. Mislim da je neko, da je jedna osoba predložila gospodina Kori i a i Gospodina Dabi a i da je drugi lan Komisije predložio Gr evi a. Tako da, s obzirom da ja nisam bio predлага ni u jednom konkretnom slu aju, nisam baš najpozvaniji. Evo, gospo a olo, ne znam jeste li Vi gospodina Gr evi a. Sje am se, sje am se da...

**ALMA OLO**

Ja sam predložila predsjednika Osnovnog suda Br ko distrikta, gospodina Gr evi a, zbog navoda o zloupotrebama CMS sistema. Ali naravno odustajem ako mislite i mislim da smo dosta saznali o zloupotrebama, ovaj sudija Nedeljko Tabakovi je ukazao na zloupotrebe baš u tom Sudu i na zloupotrebe u pogledu zapošljavanja. Ali, ja nemam, stvarno, ne insistiram na ovome.

**BRANISLAV BORENOVI**

Ja mislim da, pazite, ako dozvolite...

**DAMIR ARNAUT**

Naravno, mislim, ja ne bih odustajao. Pogotova Gr evi a, sad ste mi osvježili pam enje o emu se radi tu, tako da...

**BRANISLAV BORENOVI**

Ja mislim da ako ve imamo predsjednika Suda u Br ko distriktu koji je dostavio odre ene termine, ja mislim da treba razgovarati sa ovjekom. Potpuno se slažem sa kolegicom olo da treba da, ko

može, meni je interesantno da odreene navode koji su izneseni od strane sudije Tabakovića. Mnogo je druga ije, mnogo je i za nas jasnije kada razgovaramo sa svim ljudima akterima u pravosu u ove zemlje i s te strane bih ostao pri tom terminu 17.6.i onda da to završimo, ako stavljamo tačku, stavljamo i onda idemo praviti ...

### **DAMIR ARNAUT**

Vidite, gospodine Helez, upravo smo saslušali sudiju Korića, koji je došao nakon predsjednika VSTV-a. Znači, nemamo ovo pitanje koje biti zadnji je već prošlo, je li. Znači, predsjednik VSTV-a neće biti zadnji. Opet kažem, na istoj sjednici su predložena 4 imena, niko... Druga stvar, Grevi je, zaista ovdje ponudio 5 datuma, ja ne želim ulaziti u to zašto nije ranije, rekao je rođista, ali zaista je ponudi 5 konkretnih datuma i ovaj ja bih ga saslušao. Od Dabića nemamo odgovor, moguće je da ne možemo ni dobiti datume i zna se postupakvaj koji se primjenjuje pred Komisijom kad se neko ne odazove. Naravno, otvarajuće pismo prije nego što je li ovaj odustanemo, je li vidjetemo šta će tu biti slučaj. Ne mogu ja reći je li završavamo, ali u ovom trenutku, osim ovih imena, nema niko više ko... Izvolite, izvolite gospodine.

### **ZUKAN HELEZ**

Pa vidite, nemam ja ništa protiv i glupo bi bilo da smo zakazali termin i sad u ovjeku kažemo nemojte dolaziti, ne trebate. Mislim apsolutno to nisam za to da se radi. Ali čini mi se da u iskazima ponavlja se odgovori i ponavlja se pitanja, evo samo to. I sad, treba vidjeti dokle da idemo, ili da promijenimo neki koncept. Ja sam predlagao recimo najteža afera po finansijama je Pandora i svi znamo i ove koje sam to pažljivo pitao, zapisivao, da je tamo odvojeno ogromna svota novca koji je zloupotrijebljen, koji je pronevjerjen, a samo se terete za zloupotrebu nekih ljudi. Znači, otprilike, u masi materijalno kad posmatramo procesuirati se nekih 3%, a 97% ostaje. Što je to tako urađeno. Dobio sam zahtjev ovjeka, glavni inspektor koji je sve to prijavio. I onda ono bila je dilema, ja sam predlagao i on je voljan da ga saslušamo. I onda smo rekli, kao nije završen taj predmet. On vjerovatno ne bi govorio o tome o meritumu, nego o tim stvarima koje su preskočene, koje nisu ili neko nije želio da uradi i tako dalje. Tako da... Molim, to je sasvim neki drugi aspekt od ovoga, kažem, zovnuli smo predsjednika Suda, tužioca i pozvali i onda ponavljaju ljudi ista i pitanja, evo što je rekla kolegica Špoljarić, pitamo to ovaj sistem, svi nam kažu, znamo već napamet ko zloupotrebljava i što zloupotrebljava. Ja sam mislio malo i drugih ljudi koji u estvuju, recimo

spoznao sam, da, da, kad se daje prvi zapisnik tamo u MUPU kad se prijavi kriminal ili neko krivi no djelo da nedostaje pravnika. I to loše se napravi i ode u pogrešnom smjeru pa mislim i kod ovoga slu aja Memi da je to jedan od problema. E sad druga je stvar je li se to ciljano pogrešno u po etku pogrešan zapisnik napravio, pgrešne izjave uzele, to ne znam. Ali je injenica da u mupovima kada razgovarate tamo, malo ima pravnika, rade diplomirani kriminalisti, rade ljudi sa srednjom školom, rade, prave te i tu napravi se promašaj. Tu može da se oslobodi neko, ili da mu se umanji. Sve ovaj dobro je gost današnji rekao, nije sve striktno na pravosu u. Imate puno ulaznih podataka, puno ljudi iz drugih oblasti koji planiraju to sve i naprave propust. Tako da ne bi loše bilo da saslušamo i te, da vidimo. Jer ovjek je meni nekoliko puta govorio, a to je poslijeratna najteža, tako se i u medijima govorilo i ponavljalno najteža afera, preko 2 milijarde da je upetljan cijeli politi ki vrh u Bosni i Hercegovini. I ljudi koje nema me u živima i ljudi koji i danas vde neke stranke i tako dalje. I možda je onaj što kažu (ne razumije se) u sridu.

## DAMIR ARNAUT

Vidite, gospodine Helez, ja nemam ništa protiv da se pozove bilo ko, koga neki lan Komisije predloži. Mislim da konkretan predmet o kojem ste govorili, bila je najavljeni prvostepena presuda ili e biti veoma brzo, tako da to možda ne e ni biti smetnja. Tako da, ukoliko ste Vi predlaga , ja u vrlo rado to staviti na glasanje, ukoliko usvojimo ak možda e se ste i uslovi da saslušamo dva svjedoka isti dan, nije sporno. Što se ti e ponavljanja, tu se ve ne mogu složiti. Ovo je ve trideseta sjednica Komisije i mislim da je Komisija posebno opravdala ovaj dio svog naziva“istražna“, zato što su neka saznanja nas vodila u dodatna pitanja i podsje am, je li na injeniku kad je CMS sistem u pitanju da smo maltene svi ostali zate eni zna i na osnovu našeg istraživa kog rada, na osnovu ispitivanja da se u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine uopšte ne primjenjuje CMS sistem i koliko su je li moja saznanja ne samo na osnovu medija, nego na osnovu svjedo enja gospodina Halila Lagumđije na prošloj sjednici da Ured disciplinskog tužioca upravo razmatra trenutno to pitanje postupak protiv glavne tužiteljice, a to je proizašlo iz rada ove Komisije direktno. Mislim da smo danas imali, ako ste pažljivo slušali svjedoka, danas smo imali zaista neka dodatna saznanja o tim izuzecima koji se primjenjuju kod CMS sistema, tako da mislim da, da smo ovaj u tom smislu nadogra ivali, a ne ponavljali, je li kad ej u pitanju naš rad.

**ZUKAN HELEZ**

Niste razumjeli. Od svakog nešto novo nau im, od svakog nešto novo saznam, ali ne možete mi re i da nema ponavljanja i to je nemogu e da nema. Ja kada, možda se nismo razumjeli, nisam imao ja neku lošu namjeru zna i sad sve što više idem, imat emo manje injenica novih, a više ponavljanja, eto, u tom smislu.

**DAMIR ARNAUT**

Ne, ne, ja..

**ZUKAN HELEZ**

Danas sam nau io nekih novih stvari i ne samo što sam nau io i mogu u taj naš izvještaj kona ni ne samo ja nego svi ovaj dodat nešto novo što nismo uli i nešto izmiijeniti recimo u entitetu Republika Srpska jer ovaj o ito jer je to tamo, nema u Federaciji, ali to je sve Bosna i Hercegovina.

**DAMIR ARNAUT**

Ne, ne potpuno je jasno, samo u prilog tvrdnji, mi u suštini završavamo. Mi trenutno imamo na dnevnom redu dva imena. Mislim da smo se dogovorili da emo 17. ti dovesti ovog Gr evi a, drugi je još nemamo datum, nemamo informacije kad e biti datum, i ukoliko imate prijedlog možda je najbolje da sad predložite da možd usaglasimo da bude isti dan.

**ZUKAN HELEZ**

Evo ja u pitati ovjeka ukoliko bude ja u predsjedavaju eg obavijestiti, eto.

**DAMIR ARANUT**

Hajte pokušajte pa da onda održimo sjednicu eventualno sutra formalno da donesemo odluku da ga pozovemo, to ne e biti nikakav problem.

**ZUKAN HELEZ**

A možemo li sada donijeti odluku, ukoliko prihvati?

**DAMIR ARNAUT**

Može, samo dajte ime.

**ZUKAN HELEZ**

Pa evo ja ne znam, znam da je glavni inspektor, zvao me, nudio se, koji je u PDV-u koji je to pokrenuo, pronašao, zna i sigurno ovjek koji ima najviše informacija u Bosni i Hercegovini.

**DAMIR ARNAUT**

Ne e nikakav problem biti da sutra održimo sjednicu. Saznajte sve detalje i sutraemo sazvati sjednicu. Mi imamo po Poslovniku pravo sazvat sjednicu ovaj u slučaju relevantnih okolnosti bez onog roka od pet dana, prema tome sveće biti transparentno i možemo to uraditi sutra. Samo da podsjetim ovaj da sam poslao email, maltene svi stenogrami su od NDI-a u ranu eni, svih naših sjednica, postavljeni su na stranicu Istražne komisije, ja sam ih također dostavio svima vama pojedinačno emailom, oni mogu biti od ogromne koristi za sve članove Komisije kod sa injavanja ovih nacrta o kojima sam govorio. Također, još jednom za one koji to nisu uradili, koji još hoće da postave, mi smo još davno usvojili zaključak da ukoliko bilo koji član Komisije smatra da treba da postavi dodatna pitanja bilo kome koga smo saslušali ili drugim osobama u institucijama, radi kvalifikacije ili drugih potreba da mi dostavi da uputimo to zvanično ispred Komisije. Eto to je to. Nema više jel pod ovom temom dnevnog reda. Zaključujem 30-tu sjednicu. Hvala vam!